

Na osnovu člana 50. stav (1) tačka m) Statuta Univerziteta u Tuzli, Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj:15/21) i Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava (Službene novine Tuzlanskog Kantona broj: 10/11), na prijedlog Rektorice Univerziteta, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 26.04.2023. godine donosi

## **P R A V I L N I K** **o popisu sredstava i izvora sredstava**

### **I      OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Ovim Pravilnikom uređuje se način obavljanja popisa sredstava i izvora sredstava Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu: Univerzitet): vrste popisa, predmet popisa, vrste sredstava za popis, vrijeme vršenja popisa, formiranje popisnih komisija, izrada izvještaja pojedinačnih komisija o popisu i elaborata o izvršenom popisu i donošenje odluka vezanih za popis.

#### **Član 2.**

- (1) Da bi godišnji, odnosno periodični bilansi davali realnu sliku stanja sredstava, obaveza prema izvorima sredstava, kao i osnovanosti potraživanja koja su nastala iz poslovnih aktivnosti, neophodno je da se usklađuju stanja sredstava i njihovih izvora u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem istih.
- (2) Stvarno stanje sredstava i njihovih izvora utvrđuje se popisom sredstava i njihovih izvora, a u navedenom se radi o poslovima koji se ne mogu zamijeniti nikakvom drugom procedurom, niti internim ili eksternim dokumentom koji iza sebe nema ovjeru lica odgovornih za provođenje popisa.

#### **Član 3.**

- (1) Sva sredstva nabavljeni preko računa Univerziteta ili preko računa Naučno-istraživačkog rada fakulteta Univerziteta su uknjižena kao stalna sredstva ili sitan inventar Univerziteta.
- (2) Popisom se utvrđuje stanje svih sredstava i njihovih izvora zatečenih na dan popisa, bez obzira da li sredstva koja se popisuju pripadaju Univerzitetu ili se kod njega nalaze po drugom osnovu (na korištenju, posudbi i slično).
- (3) Univerzitet je prilikom popisa obavezan iskazati i stanje sredstava koja mu pripadaju, a koja kod njega nisu zatečena na dan popisa.

### **II      PREDMET POPISA**

#### **Član 4.**

- (1) Popisom se mora obuhvatiti cijelokupna imovina Univerziteta kao i njegove obaveze.
- (2) Popisuju se i tuđa sredstva koja se na dan popisa nalaze kod Univerziteta.

- (3) Predmet popisa su:
- dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina,
  - dugoročna finansijska imovina,
  - potraživanja i obaveze,
  - zalihe materijala, sirovina, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i autoguma, zalihe proizvodnje u toku i gotovih prozvoda, te zalihe trgovačke robe,
  - novčana sredstava i vrijednosni papiri,
  - sredstva koja se vode u vanbilansnoj evidenciji,
  - sredstva koja se nalaze kod drugih po bilo kojem osnovu (na putu, u inostranstvu, na popravci, data na posudbu, na čuvanje, na zajam),
  - tuđa sredstva (primljena na posudbu, čuvanje, doradu, obradu i sl.)

### **III VRSTE POPISA**

#### **Član 5.**

- (1) U zavisnosti od vremena vršenja, popis može biti redovan i vanredan.
- (2) Redovan popis vrši se na kraju svake budžetske godine, utvrđivanjem stvarnog stanja sredstava i njihovih izvora na dan 31. decembra budžetske godine.
- (3) Redovan popis može početi i prije isteka budžetske godine, ali se stanje utvrđuje na dan 31. decembra budžetske godine zbog čega datum početka popisa po mogućnosti treba odrediti što bliže 31. decembru, vodeći računa da se popis obavi na vrijeme i kvalitetno.
- (4) Vanredan popis se može provesti prilikom primopredaje dužnosti, statusnih promjena, po posebnom zahtjevu Univerziteta i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
- (5) Vanredan popis, u zavisnosti od obima može biti potpun ili djelimičan.

#### **Član 6.**

- (1) Redovnim popisom se utvrđuje stanje svih sredstava i obaveza prema izvorima sredstava zatečenim kod Univerziteta na dan popisa, bez obzira na to da li ta sredstva pripadaju Univerzitetu ili se kod njega nalaze po drugom pravnom osnovu.
- (2) Sredstva koja ne pripadaju Univerzitetu popisuju se na posebnim listama sa naznakom gdje se konkretno sredstvo nalazi i potrebnim objašnjenjem, pri čemu se jedan primjerak ovih popisnih listi dostavlja drugom budžetskom korisniku ili drugom pravnom licu – vlasniku tih sredstava.
- (3) Stanja sredstava Univerziteta koja se nalaze kod drugog budžetskog korisnika ili su data drugom na korištenje, posudbu ili stvari na opravci, Univerzitet je dužan iskazati, a pomenuta sredstva se iskazuju u posebnim popisnim listama, sa naznakom gdje se konkretno sredstvo nalazi uz potrebno objašnjenje.
- (4) Univerzitet je dužan od drugog budžetskog korisnika ili pravnog lica kod koga se nalaze ova sredstva tražiti da mu dostavi popisnu listu sa ovim sredstvima, ako mu se ista ne dostavi na vrijeme.
- (5) Za sredstva koja mu pripadaju, a koja kod njega nisu zatečena na dan popisa, Univerzitet je obavezan popisnoj komisiji prezentirati originalne reverse potpisane s njegove strane i sa

strane drugog budžetskog korisnika ili pravnog lica kojem su ta sredstva data na korištenje, posudbu, opravku i slično.

#### **IV VRSTE SREDSTAVA ZA POPIS**

##### **Član 7.**

(1) Popisom po stanju na dan 31. decembar budžetske godine obuhvataju se sva sredstva koja se u vrijeme popisa nalaze kod Univerziteta bez obzira da li je riječ o vlastitim ili tuđim sredstvima i to:

###### **1. Stalna sredstva**

###### **a) Vlastita sredstva**

- poslovna sredstva (materijalna stalna sredstva u obliku stvari ili nepokretne imovine, nematerijalna sredstva u obliku prava i drugo),
- zalihe materijala, sitnog inventara i autoguma,
- sopstvena sredstva koja se nalaze kod drugog budžetskog korisnika (sredstva data u zakup, posudbu, popravku i slično),
- sredstva koja se vode u vanbilansnoj evidenciji.

###### **b) Tuđa sredstva**

- sredstva primljena na posudbu, čuvanje i slično i sva druga sredstva zatečena na dan popisa.

###### **2. Potraživanja i obaveze**

- potraživanja od kupaca,
- potraživanja od radnika,
- za date avanse,
- sumnjiva i sporna potraživanja,
- potraživanja po svim drugim osnovama,
- obaveze prema dobavljačima,
- obaveze prema radnicima,
- sve ostale obaveze i
- razgraničenja.

#### **V VRIJEME VRŠENJA POPISA**

##### **Član 8.**

(1) Popis sredstava i obaveza vrši se najmanje jednom godišnje (redovan popis).

(2) Redovan popis sredstava i obaveza prema izvorima sredstava vrši se na dan 31. decembra budžetske godine, a izuzetno Univerzitet može svojim aktom predvidjeti duže periode vršenja popisa u slučaju popisa bibliotečkog materijala (knjiga, fotosa, arhivske građe i sl.) s tim što ti periodi ne mogu biti duži od 5 godina.

(3) U slučaju potrebe Univerzitet može donijeti odluku o kontinuiranom popisu pojedinih pozicija bilansa stanja koji se vrši u toku godine sa tačno utvrđenim datumima.

(4) Odluka o kontinuiranom popisu mora sadržati obrazloženje o praktičnim i ekonomskim efektima ovakvog popisa.

(5) U slučaju da se redovan popis dešava poslije 31. decembra, stanje utvrđeno nakon tog datuma svodi se na stanje na dan 31. decembra budžetske godine.

## VI ROKOVI POPISA

### Član 9.

(1) Rokovi u kojima komisije za popis obavljaju popis određuju se odlukom o popisu koju donosi Rektor Univerziteta i mora biti u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

(2) Rektor Univerziteta donosi odluku o popisu sa tačnim rokovima za početak i završetak popisa za svaku kategoriju sredstava i izvora sredstava koji ne mogu biti duži od rokova utvrđenih u stavu 1. ovog člana.

(3) Promjene nastale od dana popisa do 31. decembra budžetske godine unose se u popisne liste naknadno, na osnovu vjerodostojnih dokumenata (otpremniča, faktura i sl.).

## VII PRIPREME ZA POPIS

### Član 10.

(1) Da bi se popis sredstava i izvora sredstava obavio kvalitetno i blagovremeno, neophodno je da Univerzitet provede odgovarajuće pripremne radnje.

(2) Pod pripremama za popis podrazumijevaju se pripreme koje se provode u knjigovodstvu Univerziteta i one koje se provode u službenim prostorijama Univerziteta.

(3) Pripreme u knjigovodstvu Univerziteta obuhvataju:

- ažuriranje materijalne i finansijske knjigovodstvene evidencije i poslovnih knjiga, odnosno provjeru da li su evidentirane sve poslovne promjene koje se odnose na tekuću godinu sa stanjem na dan 31.decembar, a na osnovu dospjele dokumentacije,
- popis svih neplaćenih ulaznih faktura koje su dospjеле od dobavljača za primljeni materijal i usluge, kao i nenaplaćene izlazne fakture za izvršenu prodaju usluga,
- obezbjeđenje popisnih lista za fakultete/akademiju, Studentski centar i Rektorat.

(4) Pripreme u skladištu sastoje se u sređivanju i grupisanju materijalnih vrijednosti prema srodnim karakteristikama koje olakšavaju identifikaciju materijala od strane popisnih komisija, usaglašavanje skladišne i knjigovodstvene evidencije u cilju otklanjanja eventualnih grešaka u evidentiranju i pripremi radnji za utvrđivanje kala, rastura i loma.

(5) Pripreme u službenim prostorijama Univerziteta su radnje koje se poduzimaju u cilju uspješnijeg i lakšeg obavljanja fizičkog popisa, a odnose se na:

- grupisanje i sređivanje materijalnih sredstava prema srodnim karakteristikama koje olakšavaju identifikaciju sredstava od strane popisne komisije,
- sortiranje i izdvajanje oštećenih i zastarjelih stalnih sredstava i sitnog inventara, koji nisu više u funkciji,
- odvajanje tuđih stalnih sredstava i sitnog inventara radi popisivanja u posebne liste.

(6) O načinu provođenja pripremnih radnji za popis kod Univerziteta odlučuje Rektor Univerziteta posebnim aktom.

- (7) Univerzitet je dužan usaglasiti međusobna potraživanja i obaveze sa dužnicima, odnosno povjeriocima po stanju na dan 31. decembar budžetske godine, što dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom.
- (8) Za potraživanja po stanju na dan 31. decembar budžetske godine dužniku se dostavlja konfirmacija – izvod otvorenih stavki na usaglašavanje.
- (9) Na konfirmaciju – izvod otvorenih stavki primljenu od povjerioca, dužnik je dužan odgovoriti pošiljaocu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema.
- (10) Priprema kod popisnih komisija podrazumijeva izradu vlastitog plana rada komisije, po kojem će obaviti popis, a u kojem treba obuhvatiti sve radnje prije, za vrijeme i poslije obavljenog popisa.
- (11) U pripremne radnje spada i osiguravanje materijalnih pretpostavki za obavljanje popisa, koje podrazumijeva obezbjeđivanje odgovarajućih obrazaca popisnih lista, popisnih blokova i drugih pomoćnih obrazaca i kancelarijskog materijala.

## VIII ODREĐIVANJE KOMISIJE ZA POPIS

### Član 11.

- (1) Popis sredstava i obaveza prema izvorima tih sredstava vrše popisne komisije.
- (2) Rektor Univerziteta će, na prijedlog dekana fakulteta, akademije, direktora Studentskog centra i rukovodilaca službi u Rektoratu, odlukom odrediti formiranje komisija za popis sredstava i izvora sredstava, kao i formiranje centralne komisije za popis, koja će organizovati, kontrolisati i koordinirati rad svih ostalih komisija.
- (3) U popisnu komisiju se može odrediti svaki radnik koji ne rukuje sredstvima koja su predmet popisa te komisije.
- (4) U rad popisnih komisija ne mogu se odrediti lica koja su materijalno zadužena za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioци.

## IX IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOM POPISU

### 1. Sprovodenje popisa

### Član 12.

- (1) Nakon obavljenih pripremnih radnji, popisna komisija pristupa poslovima popisa prema svom utvrđenom planu, organizujući svoj rad tako da se popis obavi kvalitetno i izvrši u što kraćem roku.
- (2) Komisija popis obavlja u punom sastavu i u prisustvu lica zaduženih za određena sredstva.
- (3) Članovi popisnih komisija snose punu odgovornost za tačnost stanja utvrđenog popisom, za pravilno sastavljanje popisnih lista, blagovremeno izvršavanje popisa i za tačnost izvještaja o izvršenom popisu.

### Član 13.

Rad popisnih komisija obavlja se po sljedećim fazama:

- naturalni popis,
- sravnjavanje stanja dobijenog naturalnim popisom sa stanjem u poslovnim knjigama,

- sastavljanje popisnih lista,
- izrada izvještaja o izvršenom popisu.

## 2. Naturalni popis

### Član 14.

- (1) Naturalni popis komisija vrši utvrđivanjem, mjerenjem ili prebrojavanjem, u zavisnosti od vrste materijala.
- (2) Dobijeni podaci se u naturalnom obliku unose u popisne liste, odnosno rādne blokove za popis obavezno hemijskom olovkom, nakon čega članovi komisije potpisuju popisne liste, a jedna kopija liste daje se licu koje je zaduženo za ta sredstva.
- (3) Ukoliko u toku popisa popisna komisija utvrđi da određeno sredstvo nema inventurni broj (bilo da je odlijepljjen, nije zalijepljen prilikom zaduživanja ili iz nekih drugih razloga ne postoji), obavezna je kontaktirati rukovodioce fakulteta/akademije, Studentskog centra ili Rektorata, kojima se inače dostavljaju naljepnice nakon nabavke stalnog sredstva.
- (4) Ukoliko se naljepnice ne nalaze kod rukovodioca, popisna komisija će kontaktirati odjeljenje računovodstva radi provjere da li za pomenuto sredstvo postoji inventurni broj te ukoliko se radi o sredstvu sa kojeg je odlijepljjen ili nije stavljen inventurni broj prilikom zaduživanja, a ono se nalazi u evidenciji, od odjeljenja računovodstva će se dobiti nova naljepnica sa inventurnim brojem, koja se postavlja na pomenuto sredstvo.
- (5) Ukoliko popisna komisija utvrđi da sredstvo nije evidentirano u knjigovodstvenoj evidenciji, obavezna je utvrditi razloge nastanka viška.
- (6) Vrijednost viškova, za koje nema cijene u knjigovodstvu, procjenjuje popisna komisija ili predlaže formiranje stručne komisije koja će izvršiti procjenu vrijednosti.
- (7) Za viškove stalnih sredstava utvrđuje se njihova nabavna vrijednost i ispravka vrijednosti, zavisno od procijenjenog vijeka korištenja i amortizacione stope tog sredstva.
- (8) Zapisnik popisne ili stručne komisije o procjeni vrijednosti je dokument na osnovu kojeg će se procjenjena oprema uknjižiti u poslovne knjige.
- (9) Ukoliko u toku popisa utvrđi da se neka sredstva fizički nalaze u jednoj organizacionoj jedinici, a na popisnim listama se vode na drugoj, popisna komisija je obavezna to naznačiti i ukoliko je potrebno predložiti preknjižavanje sa jedne organizacione jedinice na drugu.
- (10) Popis potraživanja i obaveza vrši se prema stanju u knjigovodstvu, a komisija provjerava i utvrđuje realnost iskazanih iznosa.

## 3. Sravnjavanje stanja dobijenog naturalnim popisom sa stanjem u poslovnim knjigama

### Član 15.

- (1) Tek nakon izvršenog naturalnog popisa popisna komisija u popisne liste unosi knjigovodstvena naturalna stanja, a potom vrši vrijednosno obračunavanje.
- (2) Obračunavanje popisnih lista vrši se po cijenama po kojima se ta sredstva i materijali vode u knjigovodstvu.
- (3) Komisija zatim upoređuje stanja dobijena popisom sa stanjem iz knjigovodstva, utvrđuje razlike između ta dva stanja (eventualne viškove ili manjkove) i utvrđuje uzroke neslaganja.
- (4) Popisna komisija je obavezna:

- odrediti uzroke eventualnih manjkova,
- u slučaju da je za nastale manjkove, oštećenje imovine ili za nenaplativa potraživanja odgovoran radnik komisija je obavezna uzeti izjavu od odgovornog lica, kao i predložiti mјere koje treba poduzeti protiv njega,
- odrediti uzroke eventualnih viškova,
- u slučaju da nastali viškovi stvari nesporno pripadaju Univerzitetu, predložiti njihovo uknjižavanje u poslovne knjige istog,
- predložiti rashod dotrajalih, uništenih, otuđenih ili izgubljenih sredstava, kao i način likvidacije rashodovanih sredstava (uništenje, prodaja, poklon).

#### **4. Sastavljanje konačnih popisnih lista**

##### **Član 16.**

- (1) Nakon sravnjavanja stvarnog stanja sa knjigovodstvenim, popisna komisija pristupa izradi konačnih popisnih lista sa potrebnim podacima.
- (2) Stavke se u popisne liste unose prema analitičkim računima.
- (3) U popisne liste treba unijeti: naziv i vrstu sredstva, inventurni broj sredstva, jedinicu mјere, amortizacionu stopu, nabavnu vrijednost, otpisanu vrijednost i sadašnju vrijednost sredstava.
- (4) Popisne liste moraju biti složene i rekapitulirane po pojedinim sintetičkim i analitičkim kontima.
- (5) Podatke u popisne liste ne unose lica koja rade u knjigovodstvu, nego popisna komisija.
- (6) Popunjene popisne liste potpisuju članovi popisne komisije.

##### **Član 17.**

- (1) Svaka komisija za popis, nakon izvršenog popisa, sačinjava i dostavlja izvještaj o izvršenom popisu Centralnoj popisnoj komisiji, a Centralna popisna komisija objedinjuje podatke za Univerzitet i sastavlja Elaborat o popisu.
- (2) Izvještaj o izvršenom popisu obavezno sadrži broj odluke kojom je ista formirana, sastav komisije koja je vršila popis, vrijeme u kojem je obavljen popis, navođenje sredstava i obaveza po izvorima sredstava koja su obuhvaćena popisom, eventualno utvrđeni manjkovi i viškovi, sve priloge (popisne liste) i eventualna pismena zapažanja komisije, prijedloge popisne komisije i potpise članova komisije.

##### **Član 18.**

- (1) Nakon razmatranja Elaborata o popisu, a na prijedlog Centralne popisne komisije, Upravni odbor donosi Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu, u kojem su obavezno sadržane odluke o:
  - načinu knjiženja i likvidacije manjkova odnosno viškova stalnih sredstava, sitnog inventara, materijala i drugih materijalnih vrijednosti,
  - direktnom otpisu i otpisu putem ispravke vrijednosti pojedinih stvari i materijala, potraživanja i obaveza,
  - rashodovanju dotrajalih i neupotrijebljivih sredstava, kvaru i lomu, i
  - drugim pitanjima u vezi sa izvršenim popisom.

(2) Ako Rektor Univerziteta prilikom razmatranja popisnog materijala utvrdi da su za nastale manjkove, oštećenja imovine, za nenaplativa potraživanja i sl. odgovorni zaposlenici, odlučuje o mjerama koje treba poduzeti protiv njih.

### Član 19.

Elaborat o izvršenom popisu, zajedno sa odlukama, o usvajanju, rješenjima i zaključcima Upravnog odbora dostavlja se Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

## X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 20.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Univerziteta.

### Član 21.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava broj: 04-9904-6/11 od 22.11.2011. godine.

UNIVERZITET U TUZLI

Broj: 04-2335-1-11/23  
Tuzla, 26.04.2023

